

20203/24 LENANEO LA NGWAGA LA GO RUTA LEO LE BOELEDITŠWEGO: SEPEDI LELEMETLALELETŠO LA PELE: KREITI YA 12 (KOTARA YA 1)

KOTARA YA 1	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10
DIHLOGOTABA TŠA SEPHOLEKE	1. Go theeletša kwešišo 2. Go bala ka tsinkelo 3. Go ngwala le go hlagaša 4. Diboepgo le melao ya tšhomišo ya polelo									
DIHLOGOTABA MAREO, MABOKGONI LE DITHEO	1. Go theeletša tekathaloganyo, o theeleletša tshedimošo GOBA Bogela lenaneo la thelebišene la go hlatholla Go bala ka tsenelelo Setšweletšwa sa tshedimošo sa go ngwalwa goba sa go bogelwa Kakaretšo ya dintlha tše bohlokwa Nthla goba kgopolo Lebelela 2. Setšweletšwa sa sengwalo sa 1 KANEGELOKOPANA E balwe ka go tsenelela	3. Matsentšhagae Šetšwa taetšo ya mareo. Ahlaahla mohola wa mareo ao Ngwala temana ya tshedimošo Bea šedi go tlhamego ya mafoko le ditemana, mohl. Dintlhakgolo, dintlhatlaleletšo, bj.bj Ngwala setatamante sa go ba le tshedimošo, mohl. Sa go ya maphodiseng Bea šedi ya go magato a go ngwala 4. Setatamante, sebopego sa lefoko Šomiša makgokedi Tlotlontšu ya go sepelelana le setšweletšwa sa go balwa	2. Go balela godimo ga go se itokišetšwe – temana go tšwa setšweletšweng Kahlaahlo ka sehlopha – setšweletšwa sa go bonwa go swana le dikhathune 2. Sešweletšwa sa sengwalo sa 2 SERETO Se bale ka go tsenelela Laetša le go ahlaahla thulaganyo ya tiragatšo/padi/kanegelo kopana Tshwantšhokgopolo ka gare ga sereto le gore e amana bjang le tše dingwe Go bala mo go tseneletšego Etela bokgobapuku/etela le dikgatišobaka/dikurant a	3. Ngwala temana ya boikgopolelo/taodišo go fetola ditabana tšeo di tšweletšego ka gare ga setšweletšwa sa dingwalo, mohl. Sereto, tiragatšo, padi, kanegelokopana, pukutšatši goba lengwalo Bea šedi go magato a go ngwala 3. Tšweletšo ya maikutlo Mahlathi le mahlaodi (poeletšo) Go ithuta ka go boeletša thutapolelo go tšwa go tšeo barutwana ba di ngwadilego Tlotlontšu ya go sepelelana le go bala le setšweletšwa sa go bonwa, Go šomiša pukuntšu – mahlalošetšagotee Go bopa maganetši a go laetša dihlogo le meselana	1. Theeletša kakaretšo: setšweletšwa se sekopana sa tshedimošo Laetša molaetšamogolo, akanya hlogo Bomolomo: Potšiotherišano (tshepedišo ka go diragatša) 2. Go bala ka tsenelelo Kakaretšo go tšwa setšweletšweng sa tshedimošo Laetša tshedimošo ye bohlokwa le yeo e sego bohlokwa KANEGELOKOPANA	3. Ngwala kakaretšo ka dintlha Fetolela dinoutse go setšweletšwa Mohl. Ngwala dintlha tše kgolo go tšwa setšweletšweng goba potšiotherišanong Hlokomela magato a go ngwala 4. Maina Go ithuta ka go boeletša thutapolelo go tšwa go tšeo barutwana ba di ngwadilego Tlotlontšu ya go sepelelana le setšweletšwa sa go balwa Mošomo ka pukuntšu KELOTŠWELEDI MOŠONGWANA WA 1 Go theeletša tekathaloganyo	2. Go balela godimo ga go itokišetšwa – setsopolwa go tšwa ka pukung GOBA Go bala ga go itokišetšwa – sereto GOBA Setsopolwa go tšwa ka gare ga tiragatšo Bea šedi go mokgwa wa go bala, segalo, go ema, lebelo, kopantšho mahlo, pitšo ya mantšu le tšhomišo ya ditho tša mmele 2. Sešweletšwa sa sengwalo sa 3 Laetša baanegwa ka gare ga padi/kanegelokopana, tiragatšo, dithekniki ka gare ga sereto SERETO Sešweletšwa sa sengwalo sa 4: Lekola molaetša wa setšweletšwa se	3. Ngwala kanegelo fao baanegwa ba kopanago gomme ba boledišana Bea šedi go magato a go ngwala 4. Polelotharedi le polello tebanyi – go hlaola baanegwa Maswaodikga ge go dirwa polelotharedi le polelothwi/tebanyi Go ithuta ka go boeletša thutapolelo go tšwa go tšeo barutwana ba di ngwadilego Tlotlontšu: nyakišiša tlhalošo ya mantšu ge o bala – mošomo wa pukuntšu	1. Theeletša ditšweletšwa tša go fapana le di ahlaahle, mohl. koša Projeke ya go bala mo go Bapetša o be o fapantšhe melaetša/setaeleMoret heto, bj.bj wa dikoša/direto tše pedi 2. Setšweletšwa sa dingwalo SERETO POELETŠO Dipotšišo tša ditsopolwa KELOTŠWELEDI Mošongwana wa 2: Go ngwala taodišo	3. Thala/tlatša dikgoba tafoleng, tša go fapantšha mareo Ngwala potšiotherišano/poledišano/lengwalo la go ya go morulaganyi Bea šedi go magato a go ngwala 4. Dithekniki tša modumo, mohl. Mošito, moretheto, poeletšomodumo Dikafoko le morumkwano Go ithuta ka go boeletša thutapolelo go tšwa go tšeo barutwana ba di ngwadilego Tlotlontšu: ya go amana le dikoša bjalo ka ge tšweletšwa di le setšweletšwa sa go balwa KELOTŠWELEDI Mošongwana wa 3: Molekwana wa thutapopopolelo
DINYAKEGO TŠA TSBEYO YA PELE		Tsebo ya media – kgatišobaka, papatšo/kwalakwatšo, kuranta	Tsebo ka media – dikgatišobaka, papatšo/kwalakwatšo, kuranta	Mabokgoni a go dira potšiotherišano, dingwalo – dikapolelo le dimelo tša baanegwa/babapadi (ka gare ga tiragatšo)	Tsebo ya mabokgoni a go theeletša, go ngwala pego	Go ithuta khathune – tlotlontšu	Polelo – kwano mgareng ga leina le lediri	Dinyakwa tša go hlama phoustara	Tsebo ya magato a go ngwala Merero ka gare ga dingwalo	Mabokgono a go balela godimo – diemeile
METHOPO (KA NTLE LE PUKU) GO GODIŠA GO ITHUTA	Tliahlobo ya mafelelo a ngwaga wa 2018	Kgatišobaka, kuranta Dikanegelokopana https://qrqo.page.link/KU9d	Dikgatišo tša mangwalo a mo kuranteng, Kuranta Tša bophelo bja mohu le go ruta go šomiša pebofatšo	Lephephepotšišo la ngwaga wo o fetilego – tekathaloganyo	Mohlala wa tekathaloganyo ya go theeletšwa Mohlala wa pego ya go fa tshedimošo	Lebelela mehlala ya mošongwana ya KELOTŠWELEDI https://qrqo.page.link/mZ9	Seswantšho sa go bogelwa sa potšiotherišano ka taodišophelo	Ditšweletšwa tša go bonwa (Go thuta khathune le papatšo/kwalakwatšo) https://qrqo.page.link/wVDy	Papatšo/kwalakwatšo le khathune – maphephe a dipotšišo a mengwaga ye efetilego https://qrqo.page.link/1aGT	Methopo ya bokgobapukung, Inthanete, diensaetliophedia

KOTARA YA 1		BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10
KELO/TEKOLO	KELO/TEKOLO YE E SEGO YA SEMMUŠO	Molekwana wa go lekola bokgoni bja motheo	Ngwala dikakaretšo tše pedi	Ngwala lengwalo la go ya go morulaganyi	Katišo ka tekatlhaloganyo	Katišo ka tekatlhaloganyo ya go theeletšwa	Go ithuta khathune, Taodišokanegelo	Dingwalo – tsheseke ya moanegwa/mmapadi	Phoustara, mmepe wa monagano, maphephe a dipotšišo a mengwaga ye efetilego	Ditšweletšwa tša go bonwa go tšwa maphepheng a dipotšišo a mengwaga ye e fetilego	
	KELOTŠWELEDI KELO/TEKOLO YA SEMMUŠO		KELOTŠWELEDI Mošongwana wa 1 – Go theeletša tekatlhaloganyo	KELOTŠWELEDI Mošongwana wa 2 – Ngwala taodišo							KELOTŠWELEDI Mošongwana wa 3 – Thutapopopolelo (Molekwana) Tekatlhaloganyo Kakaretšo Dibopego le Melao ya Tšhomišo ya Polelo

20203/24 LENANEO LA NGWAGA LA GO RUTA LEO LE BOELEDITŠWEGO: SEPEDI LELEMETLALELETŠO LA PELE: KREITI YA 12 (KOTARA YA 2)

KOTARA YA 2	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10 LE 11
DIHLOGOTABA TŠA SEPHOLEKE	1. Go theeleletša kwešišo 2. Go bala ka tsinkelo 3. Go ngwala le go hlagiša 4. Diboego le melao ya tšhomišo ya polelo									
DIHLOGOTABA/MAREO, MABOKGONI LE DITHEO	2. Go bala le go swayaswaya Go bala ka tsenelelo Ditšhupetšo tša gare ga setšweletšwa sa dingwalo, di laetše bokgole, monabo, bj.bj go ka fiwa gape le lenaneo la tshepelo ya dipese KANEGELOKOPANA	3. Go ngwala le go hlagiša 4. Diboego le melao ya tšhomišo ya polelo makgokedi mahlaodi bapetša mehuta ya mahlaodi tlotlontšu ya setšweletšwa sa go balwa Lentšu leo le laetšago tšhupetšo, monabo, bj.bj	2. Go bala le go bogela Go bala setšweletšwa sa 5 ka tsenelelo Lebeledišiša merero le baanegwa Bapetša o be o fapantšhe Setšweletša sa dingwalo sa 6 SERETO	3. Go ngwala le go hlagiša Go ngwala temana ka puku ye e kgethilwego, mohl. hlaloša moanegwa o be o fahlele, hlaloša tikologo le seabe sa yona, laetša baanegwa le tikologo tša sengwalo Bea šedi go magato a go ngwala Go beakanya, go ngwala sengwalwakakanywa, go boeletša, go hlokola, go phošolla le go hlagiša 4. Diboego le melao ya tšhomišo ya polelo Makgokedi le dikamano – mehlala go tšwa setšweletšweng sa go theeletšwa sa bo 5 le sa 6 Go ithuta ka go boeletša thutapolelo go tšwa go tšeo barutwana ba di ngwadilego	2. Go bala le go bogela Go bala ka tsenelelo Setšweletšwa sa tshedimošo, mohl. athikele ya kuranta ye e bolelago ka ditaba tša tikologo, mohl. Tlhokego ya meetse, go tloša ditlakala Go bala le go bogela mo go katološitšwego Hlohleletša bobadi le bobogedi bja ditaba, dikuranta KANEGELOKOPANA SERETO	3. Go ngwala le go hlagiša Lenanethero la kopano ya setšhaba e sepelelana le setšweletšwa sa go balwa Go ngwala metsotso ya kopano Bea šedi go magato a go ngwala Go beakanya, go ngwala sengwalwakakanywa, go boeletša, go hlokola, go phošolla le go hlagiša 4. Diboego le melao ya tšhomišo ya polelo Sebopego sa temana – lefoko la hlogotaba le dintlha tša go thekga Lebaka le le fetilego, polelo ya go sepediša kopano, mohl. Lenanethero, modulasetulo, metsotso, ditšwametsotsong	2. Go bala le go bogela Go balela tšhomišo ya polelo ka tsenelelo le tsinkelo Setšweletšwa seo se nago le ntlhatebelelo/atmosfer e/dikgopolo, mohl. khathune ya sepolitiki, papatšo/kwalakwatšo, pego ya go kgotla maikutlo, papatšo/kwalakwatšo ya kuranta/kgatišobaka/th elebišene SERETO 3. Go ngwala le go hlagiša Hlama papatšo/kwalakwatšo – go be le dilwana tša go bonwa/diswantšho, dithekniki tša tlhohleletšo, mohl. Boakaretši POELETŠO Dingwalo kotareng ya 1 le 2	4. Diboego le melao ya tšhomišo ya polelo Polelo ya dika le thekniki tša theto, mohl. Tshwantšhanyo, poeletšomodumo, poeletšo POELETŠO Kotara ya 1 le kotara ya 2. tekatlhaloganyo kakaretšo Ditšweletšwa tša go bongwa – papatšo/kwalakwatšo le khathune mešongwana ya thutapolelo bj.bj		
METHOPO (KA NTLE LE PUKU) GO GODIŠA GO ITHUTA	Dinoutse, diweposaete tša thuto	Dinoutse, diweposaete tša thuto	Dinoutse, diweposaete tša thuto	Dinoutse, diweposaete tša thuto	Dinoutse, diweposaete tša thuto	Dinoutse, diweposaete tša thuto	Dinoutse, diweposaete tša thuto	Dinoutse, diweposaete tša thuto		

KOTARA YA 2		BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10 LE 11
KELO/TEKOLO	KELO/TEKOLO YE E SEGO YA SEMMUŠO	Mošongwana wo e sego wa semmušo wa dingwalo Mošongwana wo e sego wa semmušo wa thutapolelo		Mošongwana wo e sego wa semmušo wa dingwalo Mošongwana wo e sego wa semmušo wa thutapolelo – makgokedi		Mošongwana wo e sego wa semmušo wa dingwalo Mošongwana wo e sego wa semmušo wa thutapolelo – mabaka		Mošongwana wo e sego wa semmušo wa dingwalo Mošongwana wo e sego wa semmušo wa thutapolelo – polelo ye iphihlilego/ya dika – tshwantšhanyo, poeletšomodumo, poeletšo			
	KELOTŠWELEDI KELO/TEKOLO YA SEMMUŠO							Setšweletšwa sa tirišano se kopana (Go akantšwe gore e tšee legato la mošongwana wa bomolomo)	Asaenmente ya dingwalo – dipotšišo tša ditsopolwa	Ditlhathlobo Tsamagare Gangwaga: Pambiri ya- 1 (80) 2 hrs Pampiri ya- 2 (70) 2hrs 30min OR **Controlled Test 2 55 marks	

20203/24 LENANEO LA NGWAGA LA GO RUTA LEO LE BOELEDITŠWEGO: SEPEDI LELEMETLALELETŠO LA PELE: KREITI YA 12 (KOTARA YA 3)

KOTARA YA 3		BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10 LE 11
DIHLOGOTABA TŠA SEPHOLEKE		1. Go theeletša kwešišo 2. Go bala ka tsinkelo 3. Go ngwala le go hlagiša 4. Dibopego le melao ya tšhomišo ya polelo									
DIHLOGOTABA/MAREO, MABOKGONI LE DITHEO		2. Go bala le go bogela Go bala kakaretšo Setšweletšwa sa kahlaahlo ya ngangišano ye e lekalekanago KANEGELOKOPANA	3. Go ngwala le go hlagiša Ngwala taodišongangišano – dintlha kgahlanong le hlogotaba le tša go ema le hlogotaba Bea šedi go magato a go ngwala Go beakanya, go ngwala sengwalwakanywa, go boeletša, go hlokola, go phošolla le go hlagiša 4. Dibopego le melao ya tšhomišo ya polelo Poeletšo ya makgokedi le makopanyi Go ithuta ka go boeletša thutapolelo go tšwa go tšeo barutwana ba di ngwadilego le mokgwa Tlotlontšu ya setšweletšwa sa go balwa	2. Go bala le go bogela Setšweletšwa sa dingwalo sa 7 Matsenyagae Bea šedi mo go laetšeng dinyakwa Ahlaahla bohlokwa Setšweletšwa sa dingwalo sa 8: Go bala ka tsenelelo SERETO Laetša le go ahlaahla diponagalo tša thulaganyo ya tiragatšo/padi/kanegelo koapana, tshwantšhokgopolo ka gare ga sereto le tirišo ya yona	3. Go ngwala le go hlagiša Taodišotlhaloši/kanegelo/kahlaahlo Hlokomela magato a go ngwala Go beakanya, go ngwala sengwalwakanywa, go boeletša, go hlokola, go phošolla le go hlagiša 4. Dibopego le melao ya tšhomišo ya polelo Madiri – tšweletšo ya lebaka Tlotlontšu ya go amana le setšweletšwa sa go balwa	2. Go bala le go bogela Go bala ka tsenelelo Setšweletšwa se kopana sa media: Ditsebišo, dipapatšo/ dikwalakwatšo, proutšhara/lephephetsebiši, pego ya lehu/tša bophelo bja mohu Bapetša retšistara, setaele, lentšu le sengwalwa, mohl. mangwalo KANEGELOKOPANA 3. Go ngwala le go hlagiša Ngwala tsebišo Ngwala lengwalo la semmušo la go botšiša go latela tsebišo Papatšo/kwalakwatšo, bj.bj Bea šedi go magato a go ngwala	4. Dibopego le melao ya tšhomišo ya polelo Go ithuta ka go boeletša thutapolelo go tšwa go tšeo barutwana ba di ngwadilego Tlotlontšu yeo e amago setšweletšwa sa go balwa Dikhutsofatšo tšeo di dirišwago ka gare ga dipapatšo/dikwalakwatš o	2. Go bala le go bogela Go bala setšweletša sa sengwalo ka tsenelelo Hlaola mehuta ya baanegwa ka gare ga padi/kanegelokopana/ tir agatšo ka gare ga theto lebelela dithekniki Setšweletšwa sa go oketša tsebo, mohl. kgatlhego, toro, tša mahlale SERETO	3. Go ngwala le go hlagiša Ngwala setšwletšwa se se kopana go latela seswantšho seo o se bonego, sereto (ngwala temana ya go hlaloša) Bea šedi go magato a go ngwala Go beakanya, go ngwala sengwalwakanywa, go boeletša, go hlokola, go phošolla le go hlagiša 4. Dibopego le melao ya tšhomišo ya polelo seswantšho, kemedi, thlalošothwii le thlalošo ya go iphihla Tlotlontšu ya setšweletšwa sa go balwa	2. Go bala le go bogela Go bala ka tsenelelo Tšhomišo ya polelo ka tsenelelo le tsinkelo, lengwalo la go ya go morulaganyi – hlokomela maina, mašala POELETŠO kanegelokopana, sereto, tiragatšo, padi 3. Go ngwala le go hlagiša Lengwalo la go ya go morulaganyi 4. Dibopego le melao ya tšhomišo ya polelo Tihalošo ya mantšu POELETŠO	
DINYAKEGO TŠA TSBEO YA PELE		Dithekniki tša mehuta ye e fapanego ya dingwalo	Sebopego sa lengwalo la semmušo	Dinyakwa tša taodišotlhaloši	maemo a khoknithifi dinyakwa tša taodišotlhaloši	maemo a khoknithifi	Bokgoni bja go ngwala kakaretšo	bokgoni bja go bala Diemeile			
METHOPO (KA NTLE LE PUKU) GO GO GODIŠA GO ITHUTA		Dinoutse, diweposaete tša thuto	Dinoutse, diweposaete tša thuto	Dinoutse, diweposaete tša thuto	Dinoutse, diweposaete tša thuto	Dinoutse, diweposaete tša thuto	Dinoutse, diweposaete tša thuto	Dinoutse, diweposaete ya tša thuto	Dinoutse, diweposaete tša thuto	Dinoutse, diweposaete tša thuto	
KELO/TEKOLO	KELO/TEKOLO YE E SEGO YA SEMMUŠO									Poeletšo	
	KELOTŠWELEDI KELO/TEKOLO YA SEMMUŠO			Mošongwana wa 9 – Sešweletšwa sa tirišano se sekopana						Mošongwana wa 10 – Molekwana wa 2, Polelo le dikamano Tekatlhaloganyo, Kakaretšo, Dibopego le melao ya tšhomišo ya polelo	

20203/24 LENANEO LA NGWAGA LA GO RUTA LEO LE BOELEDITŠWEGO: SEPEDI LELEMETLALELETŠO LA PELE: KREITI YA 12 (KOTARA YA 4)

KOTARA YA 4	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5
DIHLOGOTABA TŠA SEPHOLEKE	1. Go theeleletša kwešišo 2. Go bala ka tsinkelo 3. Go ngwala le go hlagiša 4. Diboego le melao ya tšhomišo ya polelo				
DIHLOGOTABA/MAREO, MABOKGONI LE DITHEO	2. Go bala le go bogela POELETŠO dikanegelokopana ka moka direto ka moka tiragatšo/padi ka bottlalo 3. Go ngwala le go hlagiša 4. Diboego le melao ya tšhomišo ya polelo Tirwa POELETŠO Thutapopopolelo	2. Go bala le go bogela POELETŠO Maphephepošišo a mengwaga ya go feta 3. Go ngwala le go hlagiša Poeletšo – šomiša setšweletšwa sa tshepedišo. Mohl. mafoko a go felela o diriša mahlalošetšagotee le mantšu a mong 4. Diboego le melao ya tšhomišo ya polelo POELETŠO tekatlhaloganyo, Kakaretšo, ditšweletšwa tša go bonwa – papatšo le khathune, dibopego le melao ya tšhomišo ya polelo	2. Go bala le go bogela POELETŠO 3. Go ngwala le go hlagiša Go ngwala lengwalo la go leboga/lebogiša/laetša lethabo Go itokišetša tlhahlobo Go ngwala mehuta ye e fapanego ya ditšweletšwa tša boikgethelo – kanegelo, tlhaloši, kahlaahlo le kgadimo	2. Go bala le go bogela 3. Go ngwala le go hlagiša 4. Diboego le melao ya tšhomišo ya polelo POELETŠO tekatlhaloganyo Kakaretšo, ditšweletšwa tša go bonwa – papatšo le khathune, dibopego le melao ya tšhomišo ya polelo mošomo wa pukuntšu Dika/diema/mebolelwana POELETŠO Maphephepošišo a mengwaga ya go feta	TRIAL EXAMINATION Ditlhathlobo tsa boitokišetšo Pampiri ya – 1 (80) Pampiri ya- 2 (70) Pampri ya – 3 (100)
METHOPO (KA NTLE LE PUKU) GO GO GODIŠA GO ITHUTA	Dinoutse, diweposaete tša thuto	Dinoutse, diweposaete tša thuto	Dinoutse, diweposaete tša thuto	Dinoutse, diweposaete tša thuto	